

Crna Gora
VLADA CRNE GORE
Broj: 04-679/5
Podgorica, 11. mart 2021. godine

CRNA GORA	
SKUPŠTINA CRNE GORE	
PRIMLJENO:	12.03.2021. GOD.
KLASIFIKACIJSKI BROJ:	16-2/21-2/2
VEZA:	
EPA:	141 XXVII
SKRAĆENICA:	PRILOG:

SKUPŠTINA CRNE GORE
Gospodin mr Alekса Bećić, predsjednik

Vlada Crne Gore je, na sjednici održanoj dana 4. marta 2021. godine, razmotrila **Predlog zakona o dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica**, koji su Skupštini Crne Gore podnijeli poslanici **Ivan Brajović, dr Damir Šehović i mr Boris Mugoša**, a Skupština dostavila Vladi radi davanja mišljenja.

S tim u vezi, Vlada daje sljedeće

M I Š L J E N J E

Predlogom zakona o dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica poslanici predlažu da se u **Zakonu o porezu na dohodak fizičkih lica** („Službeni list RCG“, br. 65/01, 37/04 i 78/06 i „Službeni list CG“, br. 86/09, 14/12, 6/13, 62/13, 60/14, 79/15, 83/16 i 67/19), u članu 8, poslije stava 2, dodaju tri nova stava kojima se bliže uređuje poreska osnovica.

Naime, predlaže se da na lična primanja do visine iznosa prosječne mjesечne bruto zarade ostvarene u prethodnoj godini u Crnoj Gori, prema podacima organa uprave nadležnog za poslove statistike, za lica koja rade sa punim radnim vremenom poreska osnovica za obračun poreza na dohodak umanjuje za iznos od 155 eura. Licu koje radi sa nepunim radnim vremenom umanjenje se vrši srazmjerno radnom vremenu tog lica u odnosu na puno radno vrijeme. Pored navedenog, predlaže se da se pomenutim licima, koja ostvaruju lično primanje kod dva poslodavca ili više poslodavaca, umanjenje vrši srazmjerno radnom vremenu provedenom kod svakog poslodavca.

U obrazloženju razloga za donošenje ovog zakona poslanici navode da je neoporezivi dio zarade prisutan u većini zemalja Evropske unije i regionala, a da je predloženo rješenje iznosa neoporezivog dijela zarade na nivou zakonskog rješenja u Srbiji i Federaciji BiH. Osim navedenog, navodi se da ne treba oporezovati dohodak koji služi za pokrivanje egzistencijalnog minimuma, te da će se taj iznos neoporezivog dijela zarade usmjeravati zaposlenom, što znači da uvođenje ove fiskalne mjere neće povećati troškove za poslodavce, a da će zaposleni istovremeno dobijati veći iznos zarade.

Takođe, navodi se da su primanja većine zaposlenih čije su zarade registrovane u Upravi prihoda – manja od prosječne zarade u Crnoj Gori, što znači da će benefiti ove fiskalne mjere osjetiti veliki broj zaposlenih. Konačno, na ovaj način će se povećati lična potrošnja, koja je značajno pala zbog negativnih posljedica izazvanih pandemijom COVID-19.

U obrazloženju razloga za donošenje predloženog zakona navodi se i da će uvođenje neoporezivog dijela zarade pozitivno uticati na poslovni ambijent, odnosno položaj poslodavaca i zaposlenih. Zbog izazovne situacije kada je riječ o javnim finansijama i činjenici da je u poreskom sistemu Crne Gore prisutno proporcionalno oporezivanje dohotka – predloženo je da se neoporezivi dio zarade primjenjuje na zarade do visine iznosa prosječne ostvarene u prethodnoj godini u Crnoj Gori (prema podacima organa nadležnog na poslove statistike), a da sljedeća faza ove fiskalne mjere podrazumijeva uvođenje neoporezivog dijela na sve zarade u Crnoj Gori, ali i prelazak sa proporcionalnog na progresivno oporezivanje.

Važećim Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica („Službeni list RCG“, br. 65/01, 37/04 i 78/06 i „Službeni list CG“, br. 86/09, 14/12, 6/13, 62/13, 60/14, 79/15, 83/16 i 67/19), članom 8 propisano je da osnovicu poreza na dohodak rezidenta predstavlja oporezivi dohodak poreskog obveznika ostvaren u poreskom periodu, umanjen za iznos prenesenog gubitka. Osnovicu poreza na dohodak nerezidenta predstavlja oporezivi dohodak poreskog obveznika ostvaren u poreskom periodu.

U odnosu na predloženi tekst Zakona, ukazujemo na to da je Vlada Crne Gore, u cilju oporavka ekonomije na koju su se odrazile negativne posljedice nastale pandemijom zarazne bolesti COVID-19, usvojila novi paket mjera podrške privredi i građanima za 1. kvartal 2021. godine. Mjerama su predviđene izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, kojim će se omogućiti snažna podrška novom zapošljavanju u 2021. godini. Ova mjera će značajno rasteretiti privredne subjekte i obezbijediti im povoljnije uslove poslovanja, što predstavlja značajan pokretački faktor u otežanim uslovima poslovanja, izazvanih pandemijom zarazne bolesti COVID-19. Predloženim zakonskim rješenjem uvodi se novina – da se poslodavac koji zasnuje radni odnos na neodređeno vrijeme do 31. decembra 2021. godine (u skladu sa zakonom kojim se uređuju prava i obaveze zaposlenih po osnovu rada), sa zaposlenim licem koje se nalazi na Zavodu za zapošljavanje Crne Gore duže od tri mjeseca, oslobađa obaveza plaćanja dijela poreza na dohodak fizičkih lica za zaradu isplaćenu zaključno sa 31. decembrom 2023. godine.

Takođe, Vlada Crne Gore je kao jednu od mjera podrške privredi i građanima za 1. kvartal 2021. godine donijela Uredbu koja se odnosi na odlaganje naplate poreskih i neporeskih potraživanja koja pripadaju budžetu države, na osnovu koje se poreskim dužnicima koji nisu u mogućnosti da izmire poreske i neporeske obaveze, zbog negativnih efekata na poslovanje izazvanih pandemijom zarazne bolesti COVID-19, može odobriti odlaganje naplate dospjelih poreskih i neporeskih potraživanja (porez na dohodak fizičkih lica i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje) za period od 1. jula do 31. decembra 2020. godine, pod uslovom da je poreski obveznik zaključno sa 30. junom 2020. godine izmirio dospjela poreska i neporeska potraživanja po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica i doprinsa za obavezno socijalno osiguranje.

Proporcionalna stopa poreza na dohodak fizičkih lica uvedena je 2007. godine, u momentu kada je napušten progresivni sistem oporezivanja koji je do

tada važio. Osnovna stopa poreza na dohodak fizičkih lica od uvođenja iznosi 9% i kao takva je jedna od nižih u Evropi. U periodu nakon uvođenja proporcionalnog oporezivanja vršene su izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, a odnosile su se, između ostalog, i na uvođenje tzv. više stope poreza na dohodak fizičkih lica, sa početkom od 2008. godine.

Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, koje su uslijedile postepeno, vršeno je umanjivanje više stope poreza sa 15% na 11%, a konačno ukidanje više stope poreza na dohodak fizičkih lica desilo se 31. 12. 2019. godine i od tada se oporezivanje dohotka fizičkih lica, bez obzira na visinu dohotka, vrši po stopi od 9%.

Stopa poreza na dohodak fizičkih lica koja iznosi 9% najniža je u poređenju sa državama iz okruženja, ali je i jedna od nižih u poređenju sa državama Evropske unije. Stoga je opterećenje zarada porezom na dohodak fizičkih lica najniže u regionu, a kako se Crna Gora opredijelila za proporcionalni sistem oporezivanja, smatramo da bi prihvatanje predloženog zakonskog rješenja dodatno opteretilo Budžet Crne Gore.

Napominjemo da će Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, u saradnji sa svim zainteresovanim subjektima u ovom procesu, nastaviti sa preispitivanjem svih zakonskih rješenja, posebno onih koja imaju direktni uticaj na zaposlene i njihove poslodavce, odnosno na cijelokupan poslovni ambijent i nakon sprovedenih detaljnih analiza, predložiti optimalno rješenje, prihvatljivo za zaposlene, poslodavce i Budžet Crne Gore.

Na osnovu iznijetog, mišljenja smo da Predlog zakona o dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, koji su podnijeli poslanici Ivan Brajović, dr Damir Šehović i mr Boris Mugoša, ne treba prihvatići.

Predsjednik
Prof. dr Zdravko Krivokapić

